

"PARK PRIRODE PIVA" D.O.O.

Broj: 01-124  
Plaćene: 11.04.2022. god.



CRNA GORA  
PARK PRIRODE "PIVA"

## VODIČ ZA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU PARKA PRIRODE „PIVA“ ZA 2022. GODINU

April, 2022. godine

Na osnovu člana 11 i 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Sl. List CG“ br.44/2012,30/2017) izvršni direktor Parka prirode „Piva“ **donosi**

## **VODIČ SA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU PARKA PRIRODE „PIVA“ ZA 2022. GODINU**

### **I.Uvod**

U cilju obezbjeđivanja transparentnosti rada, ali i da bi se podstakla efikasnost, djelotvornost, odgovornost i afirmisao integritet i legitimnost organa vlasti, a sve u svrhu demokratske kontrole vlasti i ostvarivanja ljudskih prava i sloboda Zakonom o slobodnom pristupu informacijama propisano je da svako domaće i strano fizičko i pravno lice ima pravo na pristup informacijama, bez obaveze da navodi razloge i objašnjava interes traženja informacija.

Ovaj vodič sadrži: uvod, osnovne podatke o Parku prirode „Piva“, vrste informacija u posjedu Parka prirode „Piva“, proceduru ostvarivanja pristupa informacijama, ovlašćena i odgovorna službena lica, informacije kojima je pristup ograničen i objavljivanje vodiča.

### **II. Osnovni podaci o Parku prirode „Piva“**

Park prirode „Piva“ je prvi park prirode u Crnoj Gori, proglašen odlukom Skupštine opštine Plužine, na dan planete Zemlje, 22. aprila 2015.godine. Direktor Parka prirode „Piva“ je Slobodan Delić.

### **III. Vrste informacija u posjedu Parka prirode „Piva“**

#### **1. Javne evidencije i javni registri:**

- Arhivska struktura – djelovodnik

#### **2. Normativni akti:**

- Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Parku prirode „Piva“
- Statut

#### **3. Izvještaji, informacije i druge evidencije**

- Godišnji izvještaj o radu Parka prirode „Piva“
- Završni računi budžeta Parka prirode „Piva“
- Plan upravljanja Parkom prirode „Piva“
- Plan godišnjeg razvoja i obuke kadrova
- Plan integriteta
- Petogodišnji plan

- Odluka o visini plaćanja naknada za korišćenje dobara Parka prirode „Piva“

#### **4. Pojedinačni akti**

- Rješenja ( i drugi upravni akti u skladu sa posebnim zakonom) u upravnoj stvari iz nadležnosti Parka prirode „Piva“

### **IV. Procedura ostvarivanja pristupa informacijama**

#### **1. Pokretanje postupka**

- postupak se pokreće pisanim zahtjevom, neposredno, putem pošte ili elektronskim putem
- na zahtjev se ne plaća administrativna taksa;
- zahtjev treba da sadrži: osnovne podatke o traženoj informaciji; način na koji se želi ostvariti pristup željenoj informaciji; podatke o podnosiocu zahtjeva ( ime i prezime, prebivalište ili boravište, naziv firme i sjedište ) odnosno njegovog zastupnika, predstavnika ili punomoćnika;
- zahtjev se podnosi u slobodnoj formi.

#### **2. Način podnošenja zahtjeva**

- neposredno u administrativnoj zgradbi Parka prirode „Piva“
- putem pošte na adresu: ulica Baja Pivljanina br. 10, 81435 Plužine, Park prirode „Piva“
- elektronskim putem na mail: [parkpiva@yahoo.com](mailto:parkpiva@yahoo.com) .

#### **3. Način ostvarivanja prava na pristup informaciji**

- neposredni uvid u informaciju u prostorijama Parka prirode „Piva“;
- ~~- neposredni uvid u javnu evidenciju u prostorijama Parka prirode „Piva“;~~
- prepisivanjem ili skeniranjem informacije od strane podnosioca zahtjeva u prostorijama Parka prirode „Piva“;
- fotokopiranjem od strane Parka prirode „Piva“ i dostavljanjem fotokopija neposredno, putem pošte.

#### **4. Rješavanje po zahtjevu i pravna zaštita**

- Po zahtjevu za pristup informaciji rješava se u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva osim u slučaju zaštite života i slobode lica, kada se po zahtjevu rješava u roku od 48 časova.
- Ako se traži pristup izuzetno obimnoj informaciji ili informaciji koja sadrži podatak koji je označen stepenom tajnosti ili pronalaženja tražene informacije zahtjeva pretraživanje većeg broja informacija, što bi u roku koji je propisan otežalo rad Parka prirode „Piva“, rok za donošenje i dostavljanje rješenja po zahtjevu za redovan pristup informaciji može se produžiti za osam dana, uz obavezu Parka prirode „Piva“ da u roku od pet dana od dana podnošenja zahtjeva, u pisnoj formi, obavjesti podnosioca zahtjeva o produženju roka za rješavanje po zahtjevu.

- Ako je zahtjev napotpun ili nerazumljiv, pa se zbog toga po njemu ne može postupiti, ovlašćeno lice je dužno da pozove podnosioca zahtjeva da u roku od osam dana od dana podnošenja zahtjeva otkloni nedostatke u zahtjevu i uputi ga kako da otkloni nedostatke.
- Ako podnositelj zahtjeva ne otkloni nedostatke u ostavljenom roku ovlašćeno lice odbije zahtjev rješenjem. Na ovu posledicu ovlašćeno lice dužno je upozoriti podnosioca zahtjeva u pozivu za otklanjanje nedostatka. Rok počinje teći od dana podnošenja zahtjeva.
- Protiv akta Parka prirode „Piva“ po zahtjevu za pristup informaciji podnositelj zahtjeva i drugo zainteresovano lice može izjaviti žalbu Agenciji za zaštitu podataka o ličnosti i slobodan pristup informacijama.
- Park prirode „Piva“ će izvršiti rješenje kojim se dozvoljava pristup informaciji u roku od tri dana od dana dostavljanja rješenja podnosiocu zahtjeva, odnosno u roku od pet dana od dana kada je podnositelj zahtjeva dostavio dokaz o uplati troškova postupka, ako su oni rješenjem određeni.

## 5. Troškovi postupka

Troškove postupka snosi lice koje traži pristup informaciji, osim lica sa invaliditetom i lica u stanju socijalne potrebe koja ne plaćaju troškove postupka.

Visina troškova utvrđena je Uredbom o naknadi troškova u postupku za pristup informacijama („Sl. list CG“ br. 66/16)

Troškovi postupka se plaćaju prije izvršenja rješenja.

Troškovi se odnose samo na stvarne troškove u pogledu kopiranja, skeniranja i dostavljanja tražene informacije u sledećim iznosima:

### I. Fotokopiranje informacije

- format A4 crno-bijeli 0,05 €, po stanici;
- format A4 u boji 0,50 €, po stanici;
- format A3 crno-bijeli 0,10 €, po stanici;
- format A3 u boji 1,00 €, po stanici;
- format veći od A3, po cjenovniku pravnog, odnosno fizičkog lica, registrovanog za obavljanje djelatnosti kopiranja;
- kopiranje informacije na CD-u ili DVD-u 1,00 €.

### II. Skeniranje informacije iznosi 0,30 €, po stanici.

Dostavljanje informacije putem pošte (preporučenom pošiljkom) ili brzom pošiljkom prema važećem cjenovniku redovnih poštanskih usluga.

Troškovi postupka uplaćuju se u korist Budzeta Parka prirode „Piva“ 535-15444-16 sa naznakom svrhe uplate.

## V. Ovlašćena i odgovorna službena lica

Lice ovlašćeno za vođenje prvostepenog postupka po zahtjevu za pristup informaciji je službenik Marija Bakrač, viši referent za projektni menadžment, saradnju sa lokalnom zajednicom i turističkom privredom.

Zamjenik ovlašćenog lica za za vođenje prvostepenog postupka po zahtjevu za pristup informaciji je službenik Ivana Pervanović, referent za administrativno-finansijske poslove.

Lice odgovorno za donošenje rješenja u oblasti pristupa informacija u Parku prirode „Piva“ je Slobodan Delić, direktor Parka prirode „Piva“

## VI. Informacije kojima je pristup ograničen

Park prirode „Piva“ može ograničiti pristup informaciji ili dijelu informacije, ako je to u interesu:

- I. Zaštite podataka od objelodanjivanja podataka predviđenih zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti, osim podataka koji se odnose na:
  - javne funkcionere u vezi sa vršenjem javne funkcije, kao i prihode, imovinu i sukob interesa tih lica i njihovih srodnika koji su obuhvaćeni zakonom kojim se uređuje sprečavanje sukoba interesa;
  - sredstva dodijeljena iz javnih prihoda, osim za socijalna primanja, zdravstvenu zaštitu i zaštitu od nezaposlenosti;
- II. Prevencija istrage i gonjenja izvršilaca krivičnih djela, radi zaštite od objelodanjivanja podataka koji se odnose na:
  - Sprečavanje izvršenja krivičnog djela;
  - Prijavljivanje krivičnog djela i njegovog izvršioca;
  - Sadržinu preduzetih radnji u prekrivičnom postupku.

## VII Objavlјivanje vodiča

Ovaj vodič objaviće se na oglasnoj tabli u administrativnoj zgradi Parka prirode „Piva“ i na web sajtu Parka prirode „Piva“ [www.parkpiva.me](http://www.parkpiva.me).

Broj: 01-

Plužine, april 2022. godine

